

MJESEČNA PROGNOZA ZA FEBRUAR / VELJAČA 2012

Statistički izgledi ¹ vremena za FEBRUAR / VELJAČA 2012. godine						
Period	1-5. II	6-10. II	11-15. II	16-20. II	21-25. II	26-29. II
Temperature ²						
Padavine ³ (%)	20 snijeg	30 snijeg	10 snijeg	10 snijeg	15 kiša	15 kiša

TEMPERATURE U ODNOSU NA VIŠEGODIŠNJI PROSJEK

prosječne vrijednosti

nešto toplije

nešto hladnije

toplije

hladnije

znatno toplije

znatno hladnije

JANUAR/SIJEČANJ 2012. godine je u pogledu srednje temperature bio u granicama višegodišnjeg prosjeka. Prva dekada je bila toplija a treća nešto hladnija od prosječne temperature za isti period. Sume padavina su bile u granicama ili ispod višegodišnjeg prosjeka u zavisnosti koji dio Bosne i Hercegovine promatramo.

U Sarajevu je srednja temperatura januara 2012. godine iznosila -1,1 °C.

Maksimalna temperatura zraka od 9,1°C zabilježena je 20. januara, a minimalna temperatura od -14,0 °C zabilježena je 31. januara.

Suma padavina u Sarajevu iznosila je 81,1 l/m².

Snježni pokrivač zadržao se tokom čitavog mjeseca a maksimalna visina od 33 cm zabilježena je 26. januara.

Statističke analize ukazuju da će **FEBRUAR/VELJAČA 2012. godine** u pogledu srednje temperature biti u granicama višegodišnjeg prosjeka, koji za ovaj mjesec iznosi 1,5 °C.

Ukupna količina padavina biće nešto ispod višegodišnjeg prosjeka, koji za mjesec februar iznosi 67 l/m².

U prvoj polovini mjeseca temperatura će biti znatno ispod višegodišnjeg prosjeka sa izraženim snježnim padavinama. U drugoj polovini mjeseca temperature će biti iznad višegodišnjeg prosjeka sa manjom količinom padavina.

¹ Dugoročna prognoza se radi statističkim metodama te preporučujemo korištenje uz našu kratkoročnu prognozu, koja se radi metodama numeričke prognoze, odnosno upotrebom prognostičkih karata.

www.fhmzbih.gov.ba

² Odnos prognozirane temperature u odnosu na višegodišnji prosjek (1961-1990)

³ Procenat od ukupno prognoziranog kvantuma padavina (100 %)

Navedeno se odnosi na područje Sarajeva, ali se može primijeniti i na ostale krajeve BiH, s tim što je: **prosjeck srednje temperature zraka za februar**: 6,6 °C za Mostar, 2,3 za Gradačac i Bihać, 2,0 za Zenicu, 1,9 za Banja Luku, 1,8 za Sanski Most i Jajce, 1,7 za Tuzlu, 1,0 za Drvar, 0,9 za Livno i 0,6 °C za Bugojno;

prosječne sume padavina za februar iznose: 151 l/m² za Mostar, 91 za Bihać i Livno, 82 za Drvar, 63 za Banja Luku, 62 za Sanski Most i Gradačac, 61 za Jajce, 56 za Bugojno, 55 za Tuzlu i 48 l/m² za Zenicu